

## **PREDLOG**

Na osnovu člana 27 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2024. godine, donijela je

### **UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVE**

#### **Član 1**

U Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24 i 72/24) u članu 5 poslije riječi: "poslovni ambijent;" dodaju se riječi: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u oblasti igara na sreću i javnih nabavki;".

#### **Član 2**

U članu 9 poslije riječi: "u oblastima međunarodne naučne saradnje i saradnje u oblasti inovacija;" dodaju se riječi: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u oblasti prosvjete;".

#### **Član 3**

U članu 10 riječi: "praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski razvoj Crne Gore i aktivnosti u vezi sa bankarskim garancijama dostavljenim radi realizacije razvojnih projekata u oblasti turizma;" zamjenjuju se riječima: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u oblasti elektronskih komunikacija, poštanske djelatnosti i tržišne inspekcije;".

#### **Član 4**

U članu 11 poslije riječi: "regulisane profesije u sektoru zdravstva;" dodaju se riječi: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u zdravstvenoj i sanitarnoj oblasti;".

#### **Član 5**

U članu 12 poslije riječi: "međunarodnim organizacijama;" dodaju se riječi: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu;".

#### **Član 6**

U članu 12a poslije riječi: "Evropske unije;" dodaju se riječi: "sprovođenje inspekcijaskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijaski nadzor i propisima u oblasti socijalne i dječje zaštite;".

## **Član 7**

U članu 13 poslije riječi: “Evropske unije;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivske djelatnosti;”.

## **Član 8**

U članu 15 poslije riječi: „u oblasti svojinsko-pravnih odnosa, državne imovine,“ dodaje se riječ “stanovanja;”.

## **Član 9**

U članu 16 poslije riječi: “za turistički razvoj;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti turizma;”.

## **Član 10**

U članu 16a poslije riječi: “nadležnosti ministarstva;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti ekologije;”.

## **Član 11**

U članu 18 poslije riječi: “ovog ministarstva;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti elektroenergetike i termoenergetike;”.

## **Član 12**

U članu 18a poslije riječi: “proizvodnju ugljovodonika;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti rudarstva, geologije i ugljovodonika;”.

## **Član 13**

U članu 21 poslije riječi: “državnom i lokalnom nivou;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti sporta;”.

## **Član 14**

U članu 21a poslije riječi: “sjedište u Crnoj Gori;” dodaju se riječi: “praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski razvoj Crne Gore i aktivnosti u vezi sa bankarskim garancijama dostavljenim radi realizacije razvojnih projekata u oblasti turizma;”.

## **Član 15**

U članu 22 stav 1 tačka 24 briše se.  
Dosadašnja tačka 25 postaje tačka 24.

## **Član 16**

U članu 31 poslije riječi: “dragocjenih metala;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti metrologije;”.

## **Član 17**

U članu 39 poslije riječi: “izradu tehničke dokumentacije;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti geodezije;”.

## **Član 18**

U članu 42 poslije riječi: “veterine i fitosanitarnih poslova” zarez se briše i dodaju riječi: “i zaštite bilja,”.

## **Član 19**

U članu 43 poslije riječi “ovlašćenja;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti šumarstva i lovstva;”.

## **Član 20**

U članu 44 poslije riječi “ovlašćenja;” dodaju se riječi: “sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti voda;”.

## **Član 21**

Član 46 briše se.

## **Član 22**

U članu 49 st. 2 i 3 brišu se.  
Dosadašnji stav 4 postaje stav 2.

## **Član 23**

Poslije člana 62a dodaje se novi član koji glasi:

### **“Član 62b**

Danom stupanja na snagu ove uredbe, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, ministarstva i organi uprave od Uprave za inspekcijske poslove preuzeće inspektore koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju, i to:

- Ministarstvo finansija – inspektora za igre na sreću i inspektora za javne nabavke;
- Ministarstvo javne uprave – inspektora za usluge informacionog društva;
- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija – prosvjetnog inspektora;
- Ministarstvo ekonomskog razvoja – inspektora za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, inspektora za usluge informacionog društva i tržišnog inspektora;
- Ministarstvo zdravlja – zdravstvenog inspektora i sanitarnog inspektora;

- Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga – inspektora za rad i inspektora za zaštitu i zdravlje na radu;
- Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije – inspektora socijalne i dječje zaštite;
- Ministarstvo kulture i medija – inspektora za kulturna dobra, inspektora za kulturnu baštinu i inspektora za arhivsku djelatnost;
- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - inspektora za stanovanje;
- Ministarstvo turizma – turističkog inspektora;
- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera – ekološkog inspektora;
- Ministarstvo energetike – elektroenergetskog inspektora i termoenergetskog inspektora;
- Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa – geološkog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora za ugljovodonike;
- Ministarstvo sporta i mladih – inspektora za sport;
- Zavod za metrologiju – metrološkog inspektora;
- Uprava za nekretnine – inspektora za geodeziju;
- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – inspektora za zaštitu bilja;
- Uprava za gazdovanje šumama i lovištima – šumarskog inspektora i inspektora za lovstvo;
- Uprava za vode – inspektora za vode.

Inspektori iz stava 1 ovog člana nastavljaju sa radom u ministarstvu, odnosno organu uprave u koji su preuzeti, do isteka mandata na koji su postavljeni.

Državne službenike koji su vršili poslove inspekcijanskog nadzora po ovlaštenju direktora Uprave za inspekcijske poslove i državne službenike i namještenike koji su vršili informatičke, materijalno–finansijske, računovodstvene i druge poslove administrativne prirode, kao i pomoćne i druge poslove u Upravi za inspekcijske poslove, kao i opremu preuće ministarstva i organi uprave, u skladu sa odlukom Vlade.

Informacioni sistem kojim je upravljala Uprave za inspekcijske poslove preuće Ministarstvo javne uprave.

Ministarstva i organi uprave iz st. 1 i 3 ovog člana uskladiće akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.”

## **Član 24**

Ova uredba objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 1. oktobra 2024. godine.

Broj:

Podgorica, 2024. godine

**Vlada Crne Gore**

Predsjednik,

mr Milojko Spajić